

**UNIVERZITET CRNE GORE**  
**VIJEĆU METALURŠKO – TEHNOLOŠKOG FAKULTETA**  
**PODGORICA**

**PREDMET:** Izvještaj komisije za ocjenu magistarskog rada pod nazivom „**Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoću 3D štampe i web kamere**“, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije.

Na osnovu odredbi Statuta Univerziteta Crne Gore, i odredbi Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta na sjednici održanoj 15.10.2019. godine, imenovalo je komisiju za ocjenu magistarskog rada pod nazivom „**Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoću 3D štampe i web kamere**“, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije.

Nakon uvida u kompletan priloženi materijal Komisija u sastavu:

Prof. dr Vesna Vukašinović Pešić, MTF, Podgorica, predsjednik;  
Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, mentor;  
Doc. dr Aleksandar Radu, Univerzitet u Keele-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, član;

podnosi

**I Z V J E Š T A J**

**Izvještaj o magistarskom radu**

Magistarski rad „**Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoću 3D štampe i web kamere**“, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, urađen je u skladu sa odobrenjem koje je za ovu temu dalo Vijeće ovog fakulteta.

Rad je prikazan na 82 stranice i sadrži: Izvod, Abstract, Uvod, Teorijski dio, Eksperimentalni dio, Rezultate i diskusiju, Literaturu i Prilog. U tekstu rada je uključeno 22 slike, 25 grafika i 19 tabela. Prilog rada sadrži programski kod u Python jeziku. U Literaturi je dat popis 60 referenci.

**Postavljeni cilj rada**

Cilj ovog rada je razvoj nove metodologije za monitoring koncentracije NO<sub>2</sub> u vazduhu pri čemu je, u tom cilju konstruisan i uzorkivač za vazduh. Neki od dijelova uzorkivača su odštampani 3D stampačem. Nova metodologija za određivanje koncentracije NO<sub>2</sub> se zasniva na kolorimetrijskoj

metodi koja je standardna metodologija za određivanje  $\text{NO}_2$ , a podrazumijeva apsorpciju gasa u ispiralicama, razvijanje boje pomoću specifičnog hemijskog reagensa i određivanje koncentracije zagadivača UV/VIS spektrofotometrijom. Za razliku od standardne metodologije koja podrazumijeva spektrofotometrijsku analizu obojenih rastvora, u novoj metodologiji zamjenjuje se spektrofotometar kamerom i kompjuterom (Raspberry Pi). Cilj nove metodologije je određivanje koncentracije  $\text{NO}_2$  slikanjem rastvora što omogućava određivanje koncentracije gasa na osnovu intenziteta boje rastvora. Ovakvim novim pristupom, analize bi u budućnosti mogle da se obavljaju brže s obzirom da za analizu nije neophodan odlazak u laboratoriju i jeftinije zbog dosta niže cijene kamere i kompjutera u odnosu na spektrofotometar.

**U teorijskom dijelu** dat je osvrt na:

- Tehnologiju 3D štampanja (uvod u tehnologiju 3D štampanja, istorija 3D štampanja, prednosti 3D štampe u odnosu na konvencionalne načine proizvodnje, 3D print dokument, vrste 3D štampe, materijali koji se koriste za 3D štampanje, primjena 3D štampe, primjena 3D tehnologije u hemiji)
- UV/VIS spektrofotometriju (apsorpcija UV/Vis svjetlosti, Lamber-Berov zakon, spektrofotometri)
- Kalibracione krive u instrumentalnim analizama (koeficijent determinacije, regresiona analiza, korelaciona analiza)
- Python programski jezik
- Raspberry Pi (Raspberry Pi kamera)

**Eksperimentalni dio** sadrži:

- Konstrukciju uzorkivača vazduha
- Primjenu 3D štampača
- Laboratorijski dio u kome je prikazana priprema reagenasa
- Programske funkcije za analizu  $\text{NO}_2$  razvijene u Python programskom jeziku
- Uzorkovanje vazduha i proračun

## Rezultati i diskusija

- U cilju razvoja nove metodologije, konstruisan je uređaj za uzorkovanje vazduha. Konstrukcija uređaja podrazumijeva nabavku svih komponenti koje su sastavni dio klasičnih uzorkivača: ispiralica, rotamer, pumpa i cijevi. Pored klasičnih komponenti uzorkivača vazduha, u uređaju su prisutni i kamera sa kompjuterom (Raspberry Pi kompjuter). Neki od dijelova uređaja su odštampani primjenom 3D tehnologije štampanja.
- Spektrofotometrijskom analizom dobiveni su apsorpcioni spektri i kalibracione krive tri seta standardnih rastvora.
- U sklopu razvoja nove metodologije, najprije su podešeni optimalni uslovi analize (položaj osvjetljenja, intenzitet osvjetljenja, položaj kamere i slično).

Postavka optimalnih uslova analize je izvršena snimanjem nijansi obojenog papira i konstrukcijom kalibracione krive. Kalibracione krive dobijene su kao funkcija očitanog intenziteta od brojne vrijednosti nijanse papira. Svakoj nijansi obojenog papira je dodijeljena brojna vrijednost, tako da je bijeli papir imao brojnu vrijednost 0, a najtamnija nijansa obojenog papira brojnu vrijednost 1.

Najbolji uslovi snimanja su postignuti kada se ostvari visoka vrijednost koeficijenta determinacije. Pokazano je da su optimalni uslovi kada je LED lampa postavljena dalje od papira, sa smanjenim intezitetom svjetlosti.

- Slikanjem obojenih rastvora u staklenim ispiralicama konstruisane su kalibracione krive koje predstavljaju očitani intenzitet u funkciji koncentracije rastvora. Zbog niskog koeficijenta determinacije koji se dobijaju uslijed refleksije svjetlosti od strane stakla, ustanovljeno je da se sve naredne analize obavljaju slikanjem rastvora u plastičnim kivetama.
- Izvršena je provjera kalibracionih krivih dobijenih upotrebom nove metodologije, slikanjem rastvora poznate koncentracije i izračunavanjem relativne greške određivanja koncentracije novom metodologijom. Ustanovljeno je da je vrijednost relativne greške određivanja veća pri nižim koncentracijama rastvora što ukazuje da je osjetljivost određivanja koncentracije novom metodologijom manja kod razblaženijih rastvora, tj. rastvora manjeg intenziteta obojenosti.
- Novom metodologijom analizirani su realni uzorci. Uzorci su uporedo analizirani i spektrofotometrijski čime je omogućena provjera tačnosti određivanja koncentracije NO<sub>2</sub> u vazduhu novom metodologijom. Nakon svake analize, tabelarno su prikazane vrijednosti koncentracije NO<sub>2</sub> dobijene sa kalibracione krive, preračunate vrijednosti koncentracije NO<sub>2</sub> u vazduhu izražene u ppm-u i intervali 95% nivoa povjerenja. Uz to, tabelarno su upoređene vrijednosti koncentracije NO<sub>2</sub> dobijene spektrofotometrijski i novom metodologijom, tako što su u tabelama prikazane koncentracije dobijene spektrofotometrijski, koncentracije dobijene upotrebom kamere i Raspberry Pi-a, apsolutne greške određivanja novom metodologijom i relativna greška određivanja novom metodologijom. Ustanovljeno je da je interval povjerenja značajno veći kada se primjenjuje nova metodologija, a relativne greške određivanja koncentracije NO<sub>2</sub> novom metodologijom su manje kod uzorka sa većom koncentracijom NO<sub>2</sub>.
- Za dodatno upoređivanje standardne i nove metodologije upotrebljena je regresiona analiza koja je pokazala da ne postoji potpuna usaglašenost ove dvije metodologije.

## Zaključak

- U cilju razvoja nove metodologije, konstruisan je uređaj za uzorkovanje vazduha. Ovim uređajem vrši se analiza koncentracije NO<sub>2</sub> u vazduhu upotrebom kamere i kompjutera.
- Neki od dijelova uređaja su odštampani 3D tehnologijom štampanja.


- Bolji rezultati postižu se slikanjem rastvora u plastičnim kivetama nego u staklenim ispiralicama. Kalibracione krive nastale slikanjem rastvora u plastičnim kivetama imaju veći koeficijent determinacije.
- Prilikom provjere kalibracionih krivih koje su konstruisane primjenom nove metodologije (slikanjem standardnih rastvora u plastičnim kivetama) utvrđeno je da se relativne greške određivanja koncentracije sa kalibracione krive razlikuju pri svakoj provjeri koja je izvršena. To ukazuje da su kod nove metodologije dominantne slučajne greške.
- Relativne greške određivanja koncentracije kod razblaženijih rastvora su veće, što novu metodologiju čini manje osjetljivom kada su u pitanju rastvori manjeg intenziteta obojenosti, tj. kada je u uzorcima zastupljena manja koncentracija NO<sub>2</sub>.
- Prilikom uporedne analize uzorka standardnom i novom metodologijom utvrđeno je da su standardne devijacije izračunatih koncentracija NO<sub>2</sub> značajno manje pri analizi standardnom metodologijom, da je interval za 95% nivo povjerenja značajno veći primjenom nove metodologije, a osjetljivost određivanja koncentracije novom metodologijom je manja kod rastvora svjetlijе boje (rastvori niže koncentracije).
- Nova metodologija je upoređena sa spektrofotometrijskom, regresionom analizom. Vrijednosti korelacionog koeficijenta (0.978) i nagiba (0.9527) teže 1, a vrijednost odsječka (-0.0042) teži 0.
- Određivanje koncentracije NO<sub>2</sub> novom metodologijom je trenutno u svojoj ranoj fazi razvoja, ali je na dobrom putu da postane često korišćena metoda. Poboljšanje konstrukcije uzorkivača i modifikacija programskog koda omogući će da se u budućnosti koncentracija NO<sub>2</sub> očitava sa terena.

## Zaključni stav i prijedlog

Na osnovu prezentovanih činjenica kandidat Ivana Banićević Spec. Sci. hemijske tehnologije je kvalitetno ovladala materijom koja se odnosi na *izradu i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoći 3D štampe i web kamere*. Komisija je pozitivno ocijenila naučne i stručne kvalitete prezentovanog magistarskog rada pod nazivom „*Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoći 3D štampe i web kamere*“ i sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici da se kandidatu Ivani Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije dozvoli odbrana magistarskog rada.

### K o m i s i j a:

Prof. dr Vesna Vukašinović Pešić, MTF, Podgorica, predsjednik;

V. Vukašinović - Pešić

Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, mentor;

N. Blagojević

Doc. dr Aleksandar Radu, Keele University, Ujedinjeno Kraljevstvo, član;

A. Radu